

Literatura en lenga

ANÒNCIA

UNA INICIATIVA DAU COLLECTIU PER LEI LITERATURAS EN LENGAS REGIONALAS.

Me fau grandmercejar, premier, lo jornau France-Soir que m'aprenuguèt que leis apàraires dei lengas « regionalas » de França an un defen-dèire de tria au sen de l'Academiá francesa, puei, nòstra amiga, Maria-Joana Verny que, sus lo site de la FELCO, nos prepausa pas mens de 40 sites qu'anoncièron la novèla. Dos, un còrse e un basco, prepausàn un article tra-duch en lenga (ata !). Me siáu pensat qu'una tra-ducción en occitan seriá interessanta.

« Una iniciativa d'un collectiu per enseñhar lo patrimòni literari dins lei lengas regionalas de França recebèt diluns un sostèn inesperat, aqueu dau secretari perpetuau de l'Academiá francesa, Amin Maalouf, tanben escriván fran-còlibanés. En 2023, foguèt elegit cap d'una institucion que sa mission es de velhar au dar-dalh e a l'integritat de la lenga francesa.

Sostèn tanben la cambada dau Collectiu per lei literaturas en lengas regionalas que suggeris un tau enseñhamant au collègi ò au licèu, indiquèt lo collectiu a l'A.F.P.

Aqueu d'aquí escriguèt au Premier ministre, François Bayrou, e a la ministra de l'Educacion nacionala, Elisabeth Borne, per prepausar un còrpus d'òbras en lengas regionalas destinat ai professors e, ansin, sensibilizar a la « riquesa de la produccion literària » dins d'autrei lengas que lo francés.

« En Maalouf, coma nautrei, a la conviccion que fa mestier per leis escolans de França d'aqueu, la conlässença d'aquelai tresors culturaus », escriu lo collectiu a En Bayrou, qu'eu meteis parla lo bearnes.

« Vòlli sotalinhar a quin ponch lo sostèn d'Amin Maalouf es quaqua ren de revolucionari. (...) Per nautrei, es un astre extraordinari e inesperat » declarèt pendent una visio-conferéncia diluns un dei membres dau collectiu, lo jornalista Michel Feltin-Palas.

« Cò que lo tòca, es que nòstra cambada es universal. De nu'es cò nu'as conegacista ?



CAPTURA D'ECRAN

sacian que coneisseriá la literatura alsaciана. Mentre que nòstra iniciativa s'adreça a totei leis escolans francés », ajustèt un autre membre, la mestra de conferéncias en Istòria Céline Piot.

Lo Collectiu per lei literaturas en lengas regionalas a constituït, ambe l'ajuda d'especialistas, un recueilh entitolat Florifangues ambe 32 tèxts, en lenga originala, de l'alsacián au tahitián, en passant per lo basco ò lo còrs, traduchs en francés ; respònd a una demanda de En Maalouf.

S'i tròba entre autrei un poëma en provençau de Frederic Mistral (prémio Nobel de literatura 1904), Miréo, una crònica en breton de Pierre-Jakez Hélias, Bugale ar Republik, un cort racònte en creòl martiniqués de Raphaël Fisant, Bitako-à, ò una cançón en picard d'Alexandre Desrousseaux, Cancion dormoire (pus coneuguda ambe lo nom de P'tit Quinquin).

Se faguèt cas de la plaça deiis autoras femeninas, e mai se son en minoritat dins lo recueilh.

L'obratge deu paréisser en 2026 en cò d'un editor especialista de l'occitan, L'Aucèu llure, per una difusion nacionala.

« Se tracta pas de balhar de cors de lengas regionalas, mai de presentar d'òbras eissidas dei literaturas en lengas regionalas, siá en francés ò en version bilingüa », precisa lo collectiu.

Per aqueu d'aquí, idealament, leis escolans abordarián de lengas eissidas d'autrei regions que la sióuca. « Perquè solat, leis occitanas

PRÒSA «Famelle syrienne»

Un tèxte de Gui Matieu

Fasiá d'annadas que s'eriam acostumats de veire de familhas sirianas per carrieras. Per pas cre-bar de fam tenián a la man un tròc de carton que l'avián marcat dessus « Famille syrienne », e l'laissa-viam la pèça, en passant. Gaire que gaire, aquò leis ajudava un pauc. La Siria vén de se desbar-rassar dau tiran que la terroriza-va. Semblariá qu'ane vèrs de mel-hor, encara que i metriá pas ma man au fuòc. De tot biais, lei Sirians paures qu'èran en França i son en-cara, e son pas lèsts de partir!

Uei encara, d'ora dins lei cor-redors dau metro de Republica, i aviá una vièlha qu'a sa façón de s'abillhar vesiam ben qu'era d'ailà. Teniá elà perèu un tròc de carton, mai aqueste còp i aviá: « Famelle syrienne » de marcat. Paura vièl-ha! S'èra pasmens ben aplicada per escriure aquò!

Paura femèla, paura familialha! Paure de tu quand sas pas la lenga dau país onto siás! Onte as fam, onto de liech n'as pas! E d'os-tau encar mens! Paura de tu, la vièlha, que siás belèu jamai ana-da a l'escòla, aïlà dins cò que fu-guet ton país!

GUI MATIEU, JUNH DE 2025



TRAVÈRSA DE L'OLIMPIC Coma a virat lo balon questa setmana

A questa setmana se jogava dissabte la semi - finala dau cam-pionat d'Euròpa espèrs de balon e lei blavets an passat son torn 3 a 2 davant Danemarc e rescontraran Alemanha dimèrcres !

Lo defensor olim-pian Merlin a marcat un polit but ! En semi - finalas de Top 14 Tolosa 32 Balona 25 e Bordèu 39 Tolon 24 !

Lo Bloquier de Brennus 2025 se jo-garà dissabte entre Tolosa e Bordèu !

Per lo Mercato d'estiu de balon se ditz que l'OM es a mand de prendre lo defensor de Sevilha Roman Perraud ! E per çò qu'es de l'argentin de Lens Facundo Medina se farà avans la fin d'au mes de junh !

Per Monégas pen-si que l'arrivada de Pogba sus lo Rocàs es ara una realitat !

Per Niça Juma Bah defensor de Manchester City va venir en prést !

E per Tolosa Sidibé va restar au TFC e lo